

# ŽIVOT I DJELO IMAMA SULAYMĀNA IBN AḤMADA AL-ṬABARĀNĪJA S POSEBNIM OSVRTOM NA NJEGOVA NAUČNA PUTOVANJA: PRILOG BIOGRAFIJI

Dževad Gološ

*Univerzitet Ez-Zitouna, Tunis*

Imam Al-Tabarānī, Sulaymān ibn Aḥmad ibn Ayyūb ibn Mutayyir, jedan je od najvećih hadiskih autoriteta kroz cijelu islamsku povijest, te od najplodonosnijih pisaca iz oblasti hadisa. Njegova najpoznatija djela su tri hadiske enciklopedije poznatije kao Mu‘gami: *Al-Mu‘gam al-Kabīr*, *Al-Mu‘gam al-Awṣaṭ* i *Al-Mu‘gam al-Šaḡīr*. Pored ova tri poznata djela napisao je još mnogo djela, od kojih su neka štampana, a jedan broj njih se smatra izgubljenim. Među najpoznatijim izgubljenim djelima imama Al-Tabarānīa jestu djelo *Al-Sunna*. Važnost ovog izgubljenog djela ogleda se u tome što su veliki islamski autoriteti poput Al-Dahabīja, Ibn al-Kaṭīra, Ibn Taymiyye, Ibn al-Qayyima, Al-Mizzīja, Al-Suyūṭīja i drugih u svojim djelima prenosili citate iz spomenutog izgubljenog djela. Imam Al-Tabarānī živio je stotinu godina i njegov život je bio ispunjen naučnim putovanjima, tako da ćemo rijetko naći da je neko od islamskih autoriteta imao toliko naučnih putovanja kao što ih je imao imam Al-Tabarānī. U ovom radu pokušao sam da se posebno osvrnem na ta naučna putovanja i da ponudim njihov hronološki prikaz. Tom prilikom najviše sam se oslanjao na njegovo djelo *Al-Mu‘gam al-Šaḡīr* u kojem je imam Al-Tabarānī prilikom prenošenja hadisa spominjao mjesto i datum gdje je spomenuti hadis čuo. Potom sam pokušao da navedem sva djela imama Al-Tabarānīja, bilo da je riječ o štampanim ili izgubljenim djelima. Također, spomenuo sam kazivanja najvećih islamskih učenjaka i historičara o imamu Al-Tabarāniju i njegovim vrlinama, kao i neke od njegovih najistaknutijih učitelja i učenika.

**Ključne riječi:** *imam Al-Tabarānī, hadis, Isfahan, Al-Mu‘gam al-Kabīr, Al-Mu‘gam al-Awṣaṭ, Al-Mu‘gam al-Šaḡīr, naučna putovanja*

## 1. Uvod

Riječ *hadis* u arapskom jeziku znači vijest i govor uopće. U hadiskoj nauci pak riječ hadis kao stručni izraz ima posebno značenje. Tamo hadis znači „ono što je vjerovjesnik Muhamed uradio ili video, da neko nešto čini, pa svojom šutnjom to odobrio i dotičnog ne opomenuo”. U hadis spadaju i one vijesti koje govore o Muhamedovim svojstvima, tj. o tome kakav je bio po svojim vanjskim i duševnim osobinama (Handžić 1972: 65). Ne zna se da je bilo ko u historiji davao više važnosti vijestima i opreznije postupao u ovom pogledu nego muslimani sa svojom tradicijom, vijestima koje se odnose na Muhammada, ali i vijestima uopće. Oni su bilježili ili pamtili svaku vijest i svaki hadis zajedno sa lancem ljudi preko kojih je dotična vijest stigla (isto: 65). Kada je u pitanju sabiranje hadisa, onda to možemo podijeliti u šest perioda:

1. pamćenje hadisa napamet;
2. početak sabiranja hadisa u knjige;
3. sabiranje hadisa zajedno sa fetvama (pravnim decizijama) ashaba i tabiina;
4. pisanje isključivo hadiskih zbirk;
5. odvajanje vjerodostojnih (*sahīh*) hadisa u posebne zbirke;
6. komentarisanje hadiskih zbirk (isto: 74).

Kod sabiranja hadisa u zbirke hadiski su učenjaci imali više načina. Neki su sabirali hadise shodno tome koji ih ashab pri povijeda. Ovakve zbirke se nazivaju *musnadi*. Neki su sabirali hadise poređavši ih po poglavlјima fikha. Ima onih koji su u svoje zbirke unosili poglavlja iz svih grana islamskih nauka. Ovakva djela se najčešće nazivaju *sunanima* ili *gāmi‘ima* i u ovu vrstu se ubraja šest poznatih hadiskih zbirk (*kutub sitta*). Neki su poređali hadise po imenima svojih učitelja ili ashaba, ili po imenima drugih ljudi abecednim redom, a onda kod svakog imena spomenuli hadise koje dotični čovjek pri povijeda. Ove zbirke se zovu *mu‘gamima* (isto: 79–80). Najpoznatiji sakupljač ove vrste jeste imam Al-Ṭabarānī i on je sastavio tri *mu‘gama*: veliki (*Al-Kabīr*), srednji (*Al-Awṣāt*) i mali (*Al-Šaḡīr*). Veliki je poređao po imenima ashaba i sadrži oko 60.000 hadisa. Srednji je poređan po učiteljima od kojih je pisac slušao hadis, broj njegovih učitelja u ovom djelu iznosi oko dvije hiljade, a broj hadisa ove knjige jeste oko 30.000. Mali je poređan po učiteljima pisca, čiji broj u ovom djelu iznosi oko hiljadu, a broj hadisa koji su spomenuti jeste 1500 (isto: 85).

### 1. 1. Putovanja u potrazi za hadisom

Kad god se govori ili piše o nekom od hadiskih učenjaka, u njegovoј biografiji neizostavno mjesto zauzimaju putovanja i boravak u gotovo svim većim islamskim centrima toga vremena, te preuzimanje znanja od šejhova (učitelja) koji su živjeli i boravili u tim mjestima. Ta putovanja su, zapravo, bila sastavni dio života učenjaka toga vremena i ona ujedno pokazuju kolika je bila njihova ljubav prema ostavštini poslanika Muhameda i prema svemu onome što je pratilo njegov život. Navešćemo samo nekoliko citata vrsnih poznavalaca hadisa koji govore o neizbjježnosti putovanja radi slušanja Poslanikovih riječi:

- Hafiz Ibn Salah jednom prilikom je rekao: „Kada neko od onih koji se bave hadisom i hadiskom naukom završi sa učenjem i slušanjem od učenjaka koji žive u njegovom mjestu, neka otputuje do drugih.”
- Veliki hadiski autoritet Jahja b. Mein kaže: „Od četvorice ne očekuj da budu oštroumni i razboriti: čuvar puta, glasnogovornik kadije, sin muhaddisa (hadiskog učenjaka) i čovjek koji piše hadise u svome mjestu i ne putuje u potrazi za njima.”
- Kada je jedan čovjek upitao imama Ahmeda b. Hanbela da li čovjek treba da putuje u potrazi za naukom, odgovorio je: „Da, tako mi Bođa, treba mnogo da putuje. Do Alkame i El-Esveda bi došao hadis od Omara b. Hataba, ali se oni ne bi zadovoljili sve dok ne bi lično otišli do Omara i dottični hadis čuli izravno od njega.”
- Ibrahim b. Edhem veli: „Bog otklanja nedraće od ovog umeta zbog putovanja onih koji se bave hadisom” (vidjeti: Indžić 2006: 119).

No, kada i zašto počinje putovanje u potrazi za naukom?

Nakon smrti vjerovjesnika Muhameda, i nakon što je islam dospio i na afrički kontinent, ashabi su se razišli po raznim vilajetima, bilo kao namješnici, bilo da podučavaju islamu stanovnike pojedinih pokrajina. U tom periodu Džabir b. Abdulla putuje u Šam kako bi se susreo sa Abdullahom b. Unejsom i od njega čuo samo jedan hadis koji Džabir nije čuo direktno od poslanika Muhameda. Također, on je otpotovao i u Egipat da pronađe Meslemu b. Muhalledu i upitao ga za jedan hadis koji je došao do njega, a spominje se da ga Meslema prenosi. Kada mu je Meslema potvrdio ispravnost hadisa, Džabir se vratio. Osim Džabira, i Ebu Ejjub el-Ensari je otpotovao u Egipat do Ukbea b. Amira, i kada se susreo s njim, rekao mu je: „Kazuj nam ono što si čuo od Poslanika, a tiće se nagrade za onoga ko pokrije sramotu i mahanu jednog muslimana; nije ostao niko osim mene i tebe da je čuo taj

hadis izravno od Poslanika.” Kada mu je Ukbe citirao hadis, Ebu Ejjub je uzjahao devu i vratio se u Medinu; čak se nije ni odmorio, niti odmorio devu. Zna se i to da je jedan od ashaba otpotovao do Fudalea b. Ubejda u Egipt i rekao mu: „Nisam ti došao kako bih te posjetio, nego smo nas dvojica bili zajedno jednom prilikom i čuli smo Poslanika da je izrekao hadis, za koji se nadam da si ga zapamtio...”

Putovanja se nastavljuju i u vrijeme tabi‘ina, generacije nakon ashaba, jer ashabi su oni koji nose sa sobom ono što je Poslanik ostavio u nasljedstvo, te čovjek nije mogao reći da je dostigao neki stepen u nauci dok ne otputuje u mnoge pokrajine, susretne se sa ashabima koji su tamo boravili i od njih preuzme makar dio onoga što oni nose. Imam Seid b. el-Musejjeb, jedan od najpoznatijih tabi‘ina, veli: „Nekada bih u potrazi za jednim jedinim hadisom putovao dane i noći.” Busr b. Abdullah kaže: „U želji da čujem i provjerim samo jedan hadis putovao sam u bilo koju od pokrajina” (isto: 120–121).

Ovom prilikom ćemo se osvrnuti samo na neke od mnogobrojnih razloga koji su podstakli učenjake na ova putovanja, a s obzirom na to da se svi razlozi nisu javili u isto vrijeme, spomenućemo ih kronološki, onako kako su se ijavljali:

1. Ashabi su putovali kako bi hadise koje su čuli preko posrednika, najčešće drugog ashaba, čuli direktno od poslanika Muhameda ili kako bi se uvjерili da su ispravno i doslovno zapamtili neki hadis, a u njihovom mjestu boravka nije bio niko ko je znao taj hadis, pa su bili primorani da putuju kako bi ga provjerili, a to putovanje je ponekad trajalo i mjesec dana.
2. U vrijeme tabi‘ina, razlog putovanja je bio taj što su se ashabi već bili razišli po mnogim pokrajinama, a kao što smo već rekli, svaki od njih je sa sobom nosio znanje koje je predstavljalo nasljedstvo poslaničke misije (*nubuveta*), do kojeg je trebalo doći.
3. Najvažniji razlozi putovanja poslije te dvije generacije bili su: pojava apokrifnih hadisa i onih koji preko takvih hadisa pokušavaju protutriti svoje zablude. Naime, pojedinci počnu izmišljati laži, te ih pripisivati Poslaniku kako bi iznašli dokaze i potvrdili ispravnost svojih stavova, ili pak kako bi napakostili vjernicima i odvratili ih od njihove vjere. U to vrijeme učenjaci se posebno angažuju na provjeravanju sumnjivih predaja, te ukazuju na one koji dotične predaje izmišljaju kako se od njih hadis ne bi prihvatao. Naravno, pod tim angažovanjem podrazumijevaju se i putovanja koja su bila neophodna kako bi se ustanovilo odakle hadis potiče i ko ga sve prenosi. Poznate su i riječi Ibn Sirina, koji kaže: „Nismo imali potrebe za senedom (tj. za ispitiva-

njem niza prenosilaca) sve dok se nije pojavila smutnja, a nakon što se pojavila, gledali smo i provjeravali od koga nam predaje dolaze.”

4. Potraga i želja za što kraćim (‘ālī) pouzdanim (ispravnim) senedom. Poznato je da, ako neku vijest prenosi više prenosilaca, mogućnost pogreške i propusta je veća nego kada tu vijest prenese manji broj prenosilaca. Stoga hadiski učenjaci pokušavaju da pronađu najkraći pouzdani put hadisa do Poslanika. Da bi u tome uspjeli, bilo je potrebno mnogo putovati kako bi se došlo do prenosioca koji se spominje u senedu, a koji je još živ, i kako bi se od njega lično čuo hadis. Nakon toga se, prilikom prenošenja hadisa, izostavljaju oni prenosoci koji su služili kao „veza” između tog prenosioca do kojeg se došlo i onoga koji pripovijeda hadis. Imam Ahmed je jednom prilikom rekao: „Pronalaziti i tragati za kraćim pouzdanim senedom je sunnet koji nam je ostavljen u emanet od ranijih učenjaka” (isto: 121–122).

U ovom radu biće govora o životu i djelu imama Al-Tabarāniјa, sa posebnim osvrtom na njegova naučna putovanja.

## **2. Biografija**

### *2. 1. Ime i porijeklo*

Njegovo ime je Sulaymān ibn Aḥmad ibn Ayyūb ibn Muṭayyir. Plemenski se pripisuje plemenu Laḥm, pa se za njega kaže Al-Laḥmī. Pleme Laḥm je jedno od arapskih plemena koje je bilo nastanjeno na području Šama, današnje Sirije, Palestine i Libana. Po mjestu porijekla pripisuje se mjestu Ṭabariyya (Taberijada), pa je zato poznat kao Ṭabarānī, i to mu je najpoznatiji nadimak. Taberijada se danas nalazi na okupiranom području Palestine. Neki historičari ga također spominju i kao Al-Šāmī, pripisujući ga Šamu. Njegov nadimak je Abū al-Qāsim. Poznati historičar Al-Ḏahabī u biografiji imama Tabarānīja, govoreći o njegovom imenu i porijeklu, kaže sljedeće: „Abū al-Qāsim, Aḥmad ibn Ayyūb ibn Muṭayyir, Al-Laḥmī, Al-Šāmī, Al-Ṭabarānī” (Al-Ḏahabī 2006: XII/201). Među samim historičarima ne postoji razilaženje da je njegovo pravo ime Sulaymān, kao i da je ime njegovog oca Aḥmad, a djeda takođe Sulaymān (vidjeti: al-Iṣbahānī 1990:1/393).

### *2. 2. Rođenje i smrt*

Historičari su gotovo saglasni u tome da je imam Al-Tabarānī rođen 874. godine (isto: I/393). Ibn Manda spominje sa neprekinutim lancem prenosilaca

do Ibn Mirdawayha, učenika imama Al-Ṭabarānīja, da je rekao: „Čuo sam imama Abū al-Qāsimu al-Ṭabarānīja da kaže: ’Rođen sam 260. godine (po arapskom lunarnom kalendaru, što odgovara 874. gregorijanskoj godini)’” (Ibn Manda b. d.: XXV/333).

Što se tiče mjesta rođenja imama Al-Ṭabarānīja, među historičarima nalazimo dva različita podatka. Jedni smatraju da je rođen u mjestu Akkā, u današnjoj Palestini. Ovo mišljenje zastupa Ibn Abī Ya‘lā al-Ḥanbalī (vidjeti: al-Ḥanbalī b. d.: II/50) i Al-Ḏahabī (Al-Ḏahabī 2006: XII/201). Također ga zastupa i naš veliki alim Mehmed Handžić (Handžić 1972: 91). Drugo mišljenje koje nalazimo kod historičara jeste da je rođen u mjestu Ṭabarīyya (Taberijadi), i ovo mišljenje zastupa Al-Sam‘ānī u svom djelu *Al-Ansāb* (Al-Sam‘ānī 1962: IX/35).

Imam Al-Ṭabarānī umro je u subotu u arapskom mjesecu dū al-qā‘da, a neki smatraju u mjesecu šawwālu, 360. godine po lunarnom kalendaru, odnosno 971. gregorijanske godine, u stotoj godini života. Sahranjen je sutradan, u nedjelju, a dženazu-namaz predvodio je njegov učenik imam Abū Nu‘aym al-İsbahānī (al-İsbahānī 1990: I/393).

### 2. 3. Vaspitanje i obrazovanje

Imam Al-Ṭabarānī odrastao je u porodici koja je bila poznata po nauci. Njegov otac Sulaymān, iako nije bio veliki alim, bio je veliki ljubitelj nauke i sigurno jedan od najznačajnijih faktora koji je utjecao na formiranje naučne ličnosti svoga sina. Otac je s njim putovao kako bi mu sin još u ranoj mladosti počeo da prenosi hadise, pa se tako bilježi da je imam Al-Ṭabarānī počeo sa prenošenjem hadisa u svojoj trinaestoj godini. Kaže imam Al-Ḏahabī, govorči o njegovom slušanju i prenošenju hadisa: „Prvi put je slušao hadis 273. godine (887. godine po gregorijanskom kalendaru), a njegovo prvo putovanje u potrazi za hadisom bilo je 275. (odnosno 889. godine)” (Al-Ḏahabī 2006: XII/201). Al-Ḏahabī ističe da je imam Al-Ṭabarānī proveo punih šesnaest godina u potrazi za hadisima (isto). Međutim, radi lakšeg uvida, u sljedećim redovima spomenuću hronološki pregled njegovih naučnih putovanja. Kao izvor za ono što će navesti koristio sam se djelom *Al-Mu‘ğam al-Şaġīr*, u kojem imam Al-Ṭabarānī prilikom prenošenja hadisa od određenog šejha, odnosno učitelja, spominje godinu i mjesto kada je i gdje taj hadis čuo i prenio:

- Kuds, 888. godine (Al-Ṭabarānī 1985: I/25);
- Ramla, 888. godine (isto: 394);
- Qajsarija, 889. godine (isto: 138);
- Akka, 889. godine (isto: 77);
- Homs, 892. godine (isto: 27);

- Halep, 892. godine (isto: 33);
- Tarsus, 892. godine (isto: II/173);
- Sindžar, 892. godine (isto: 245);
- Mopsuestija, 892. godine (isto: 244);
- Džabla, 893. godine (isto: I/23);
- Damask, 893. godine (isto: 25);
- Egipat, 894. godine (isto: II/158);
- Jemen, 896. godine (isto: I/140);
- Medina, 897. godine (isto: II/243);
- Mekka, 897. godine (isto: I/79);
- Jemen, po drugi put, 898. godine (isto: 139);
- Egipat, po drugi put, 899. godine (isto: II/193);
- Bagdad, 901. godine (isto: I/158);

Al-Ḏahabī piše da je Tabarani „u Irak doputovao nakon što je završio sa putovanjima kroz Egipat, Šam, Hidžaz i Jemen. U protivnom, da je doputovao do Iraka prije toga, imao bi veliki sened” (Al-Ḏahabī 2006: XII/202–203).

- Isfahan, prvi put, 903. godine;
- Isfahan, drugi put, 923. ili 924. godine.

Ibn Mirdawayh napominje da je čuo Abū al-Qāsimu al-Tabarānija da govori: „Prvi put sam došao u Isfahan dvjesto devedesete, a drugi put tristo desete ili jedanaeste” (Ibn Manda b. d.: XXV/335). A budući da su te godine iskazane po lunarnom kalendaru, one sasvim odgovaraju datumima koje smo već spomenuli.

Ibn ‘Imād al-Ḥanbalī rezimirao je naučna putovanja imama Al-Tabarānija riječima: „Prvo je otputovao u Kuds, 907. god., potom u Qajsariju, 908. god., i tom prilikom je slušao predaje učenika Muḥammada ibn Yūsuфа al-Firyābīja. Potom je otputovao u Homs, Džublu, gradove u Šamu, obavio hadž, posjetio Jemen, došao do Egipta, a potom Irak, Isfahan i Perziju” (al-Ḥanbalī 1986: IV/310).

Nakon što sam spomenuo hronološki prikaz naučnih putovanja imama Al-Tabarānija, postavlja se pitanje koliko je godina u stvari imam Al-Tabarāni proveo u naučnim putovanjima. Imam Al-Ḏahabī kaže: „Proveo je u naučnim putovanjima i susretu sa učiteljima šesnaest godina” (Al-Ḏahabī 2006: XII/201). Ovaj broj od šesnaest godina koji navodi Al-Ḏahabī potpuno odgovara navedenom hronološkom prikazu koji počinje 888. godine, a završava se 903. godine (prva posjeta Isfahanu). Jedina razlika između Al-Ḏahabī-jevog mišljenja i navedenog hronološkog prikaza jeste u tome što Al-Ḏahabī

navodi da je prvo putovanje Al-Tabarānīja bilo 889, a ne 888. godine. Drugo zanimljivo pitanje koje se postavlja jeste gdje je imam Al-Tabarānī proveo između prve i druge posjete Isfahanu, odnosno između 903. i 923. godine. Podaci koji su dostupni ukazuju na to da je prvi put ušao u Isfahan 903. godine, kao što sam već naveo, a potom vidimo da u Isfahanu prenosi hadise 908. godine, kako to sâm spominje u svom *Al-Mu‘gam al-Šaġîr* (Al-Tabarānī 1985: II/133). Na osnovu toga može se pretpostaviti da je imam Al-Tabarānī napustio Isfahan oko 909. ili 910. godine. Njegov učenik Ibn Manda navodi sljedeće: „Potom je nestao, i ponovo se vratio nakon četrnaest godina” (Ibn Manda b. d.: XXV/334). Iz prethodno navedenog citata može se razumjeti da je povratak Al-Tabarānīja u Isfahan bio 923. ili 924. godine. Međutim, ono pitanje koje se s pravom može postaviti jeste gdje je Al-Tabarānī proveo period između prve i druge posjete Isfahanu, koji je otprilike oko četrnaest godina. Da li se možda vratio u rodni kraj u kojem je boravio sve do druge posjete Isfahanu, ili je možda sav ovaj period, oko četrnaest godina, proveo također u naučnim putovanjima? U prilog drugonavedenom ide mišljenje historičara Ibn Ḥallikāna koji o imamu Al-Tabarānīju kaže sljedeće: „Putovao je u potrazi za hadisom iz Šama do Iraka, Hidžaza, Jemena, Egipta, Gornje Mesopotamije, i u putovanju proveo trideset i tri godine” (Ibn Ḥallikān 1994: II/407). Ovaj podatak o trideset i tri godine približno odgovara onome što sam naveo u hronološkom prikazu koji iznosi trideset i sedam ili trideset i šest godina, od Qudsa 888. godine pa sve do druge posjete Isfahanu 923. ili 924. godine. Također, ono što ide u prilog tvrdnji da je Al-Tabarānī između prve i druge posjete Isfahanu proveo u naučnim putovanjima jeste i prethodno navedeni govor Ibn ‘Imāda al-Ḥanbalīja koji je spomenuo naknadna putovanja u „Irak, Isfahan i Perziju” (Ibn ‘Imād al-Ḥanbalī 1986: IV/310), gdje nakon Isfahana naglašava Perziju, što ostavlja mogućnost da je spomenuti period imam Al-Tabarānī proveo putujući po Perziji u potrazi za bilježenjem hadisa. Ova tvrdnja može imati osnove ako uzmemu u obzir da je Perzija u tom vremenu bila jedan od centara prenošenja i izučavanja hadiske nauke.

Kako god da bilo, i koju god opciju uzmemu za ispravnu, bilo da je riječ o šesnaest godina, kako tvrdi Al-Ḍahabī i kako sam hronološki prikazao shodno spominjanju mjesta i godina u djelu *Al-Mu‘gam al-Šaġîr*, ili da je riječ o trideset i tri godine, kako navodi Ibn Ḥallikān, obje navedene opcije ukazuju na činjenicu da je imam Al-Tabarānī proveo ne tako mali dio života u naučnim putovanjima, te da ga historičari s punim pravom nazivaju svjetskim i čuvenim putnikom – *al-raḥḥāl* i *al-ğawwāl*, kao što ćemo vidjeti u sljedećim citatima.

## 2. 4. Njegovi učitelji

Imam Al-Tabarānī bio je poznat po velikom broju učitelja od kojih je sticao znanje i od kojih je prenosio hadis. Govoreći o ovom fenomenu kod imama Al-Tabarānija, Al-Dahabī ističe: „Slušao je hadis pred oko hiljadu šejhova – učitelja, pa i više” (Al-Dahabī 2006: XII/202). U redovima koji dolaze samo ču se kratko osvrnuti na imena nekih od njih.

- Ibrāhīm ibn ‘Abdullāh ibn Muslim ibn Mā‘iz ibn Muḥāgir, Abū Muslim (Hāfiṭ al-Baġdādī 2002: VII/36);
- Yūsuf ibn Ya‘qūb ibn Ismā‘īl ibn Ḥammād ibn Zayd ibn Dirham (isto: XVI/456);
- Ṭalḥa ibn Muḥammad ibn Ğa‘far (isto: 456);
- Bakr ibn Sahl ibn Ismā‘īl ibn Nāfi‘ Abū Muḥammad (Al-Dahabī 2006: X/457);
- Al-Fadl ibn al-Ḥabba Abū Ḥalīfa (isto: VI/11);
- Mūsā ibn Hārūn al-Bazzāz (isto: IX/491);
- Aḥmad ibn Muḥammad ibn ‘Alī al-Iṣbahānī Abū al-‘Abbās (isto: X/503);
- Aḥmad ibn ‘Amr ibn Ḥafṣ ibn ‘Amr al-Qaṭrānī Abū Bakr (isto);
- Muḥammad ibn ‘Uṭmān ibn ‘Uṭmān, Abū ‘Uṭmān (isto: XI/33);
- ‘Abdullāh ibn Aḥmad ibn Mūsā ibn Ziyād, Abū Muḥammad (isto: 104);
- Zakariyya ibn Yahyā ibn ‘Abd al-Raḥmān, Abū Yahyā (isto: 121).

## 2. 5. Njegovi učenici

Kada su u pitanju oni koji su učili od imama Al-Tabarānija i od njega prenosili hadise, njihov broj je također veliki. Opet ču se samo ukratko osvrnuti na njihova imena, s tim što bih posebno zastao na biografskim podacima dvojice njih, radi njihove poznatosti i posebnosti njihovog međusobnog odnosa/konflikta.

Ibn Manda al-Iṣbahānī, čije djelo smo spomenuli nekoliko puta kao izvor za biografske podatke imama Al-Tabarānija. Puno ime mu je Muḥammad ibn Ishāq, a poznat je kao Ibn Manda. Rođen je u Isfahanu 923. ili 924. godine (isto: XII/499). Znanje je prvo sticao u Isfahanu, a potom je putovao u potrazi za zapisivanjem i bilježenjem hadisa. Putovao je u Mekku, Medinu, Quds, Nišapur, Buharu, Egipat, Damask i još mnoge druge gradove (isto: 500). Sticao je znanje od velikih hadiskih autoriteta, poput glasovitog Ibn Hibbāna, pisca poznatog *Šaḥīha*, zatim Abū ‘Alija al-Naysābūrija, imama

Al-Ṭabarānīja i drugih. Neki od njegovih poznatih učenika i onih koji su od njega prenosili hadise jesu hafiz hadisa Abū al-Šayḥ, koji je u nekim naučnim disciplinama ujedno bio i njegov učitelj na početku, zatim poznati hafiz hadisa imam Al-Ḥākim, autor poznatog *Al-Mustadraka*, potom imam Abū Nu‘aym al-İsbahānī, autor poznatog djela *Hilya al-Awliyā*. Abū Nu‘aym ujedno je bio i učenik samog imama Al-Ṭabarānīja, kao što ćemo to vidjeti (isto).

Kaže imam Al-Ḏahabī: „Lično ne poznajem da je neko putovao u potrazi za znanjem više od njega, niti da je više hadisa prenio, sa svojom jakom memorijom i preciznosti kojima se odlikovao. Preneseno nam je da je broj njegovih učitelja hiljadu i sedam stotina...” (isto: 499).

I imam Al-Bāṭirqānī spominje da je hadise slušao od „Ibn Mande, predvodnika imama u hadisu” (isto: 500). On također spominje da je čuo od Ibn Mandu da kaže: „Proputovao sam od istoka do zapada dva puta” (isto: 503).

Imam Al-Ḏahabī spominje da je Ibn Manda na naučnim putovanjima proveo trideset i nekoliko godina (isto: 501). Ibn Manda je napisao više djela, a neka od najpoznatijih njegovih djela jesu:

- *Kitāb al-Īmān*;
- *Kitāb al-Tawḥīd*;
- *Al-Radd ‘alā al-ğahmiyya*;
- *Ma ‘rifā al-Ṣaḥāba*;
- *Kitāb al-Tārīh* (ovo djelo nažalost nije štampano).

Umro je u arapskom mjesecu ḏu al-qa‘da, 1005. godine (isto: 503).

Abū Nu‘aym al-İsbahānī, puno ime mu je Aḥmad ibn ‘Abdullāh ibn Aḥmad, poznat kao Abū Nu‘aym, pisac poznatog djela *Hilya al-Awliyā*. Rođen je 948. godine u Isfahanu (isto: XIII/155). Znanje je prvo sticao u Isfahanu, a potom u Bagdadu, Basri, Kufi i Meku. Učio je od velikog broja učitelja, a među najpoznatijima od njih jesu imam Al-Ṭabarānī i imam Abū Bakr al-Ğurri. Također, veliki je broj učenika učio i prenasio od njega, a među najpoznatijima je glasoviti učenjak hadisa, historičar i enciklopedista Ḥāfiẓ al-Baġdādī, autor poznate enciklopedije *Tārīhu Baġdād*. Govoreći o njemu, imam Al-Ḏahabī ističe kako je bio „glasoviti hafiz hadisa, odlikovao se kratkim senedom (lanac prenosilaca u kojem je mali broj ljudi između prenosilaca i onoga od koga se prenosi), putovao je s ciljem da se susretne sa hafizima hadisa...” (isto: 157).

Poznati Ibn Taymiyyah govoreći o njemu piše sljedeće:

Jedan je od najpoznatijih hafiza hadisa, i od najplodonosnijih autora. Spada u kategoriju onih od čijeg znanja su se okoristile mase, i on je veći

od toga da se za njega kaže *povjerljiv*, jer je on u stvari i više od toga. Njegova knjiga *Hilya al-Awliyā* od najboljih je knjiga koje su napisane kada su u pitanju djela u kojima se prenose predaje koje govore o pobožnosti. Ono što je preneseno u ovom djelu mnogo je autentičnije od onoga što je spomenuto u djelu *Risāla al-Quṣayrī...*” (Ibn Taymiyya 1995: XVIII/71–72).

Ono što je zanimljivo, i to je razlog što sam između svih učitelja i učenika posebno izdvojio biografije Ibn Mandi i Abū Nu‘ayma i malo se zadržao na njima, jeste da je među ovom dvojicom, možemo slobodno kazati najpoznatijih učenika Al-Ṭabarānija, vladala netrpeljivost i sukob mišljenja. Imam Al-Dahabī, koji je poznat također kao historijski kritičar, ovu činjenicu spominje na jedan zanimljiv način:

Abū ‘Abdullāh ibn Manda je osporavao neke stavove Abū Nu‘ayma, radi samog teološkog razilaženja između hanbelija i sljedbenika Abū al-Hasana (Aš‘arija). Abū Nu‘aym se također kritički osvrnuo na Abū ‘Abdullāha (Ibn Manda) u svojoj *Historiji*. Govor savremenika jednih o drugima je poznat, i stvari koje se izreknu tom prilikom su neprihvatljive, a Boga molimo za oprost (Al-Dahabī 2006: XIII/159).

Kada je u pitanju ova teološka nesuglasica<sup>1</sup>, glasoviti Ibn Taymiyya pokušao je da napravi jednu vrstu pomirenja između njihova dva stava, te da nađe opravdanje za njihovu međusobnu netrpeljivost, kazavši:

Između Abū Nu‘ayma al-İsbahānija i Abū ‘Abdullāha ibn Mandi postojalo je poznato teološko razilaženje. Abū Nu‘aym je napisao djelo u

<sup>1</sup> Spomenuta teološka rasprava odnosi se na sljedeće: većina učenjaka *ahli sunneta* složna je u mišljenju da *Kur'an* nije stvoren, za razliku od mu'tazila koji smatraju da je stvoren. Potom se unutar *ahli sunneta* pojavilo razilaženje u vezi s tim da li se za same riječi kojima se recituje *Kur'an* kaže da su stvorene ili ne. Mišljenje koje je ispravnije jeste da se kaže samo *Kur'an* nije stvoren, svejedno da li se misli na božji govor, ono što je zapisano, ili pak recitirano. Ovo pitanje detaljnije je pojasnio poznati hanefijski učenjak Ibn Abū al-‘Izz u svom komentaru tahavijiske *akide*. U sljedećim redovima spomenuću govor Ibn Abū al-‘Izza koji u komentaru Tahavijevih riječi: „I da je *Kur'an* Allahov govor...”, gdje kaže sljedeće: „Ovo je jedno časno načelo i jedan od velikih temelja vjere. Mnoge ljudske frakcije su u pogledu njega skrenule sa Pravog puta. Ovo što je o tome rekao Tahavi – Bog mu se smilovao – to je istina i na nju upućuju mnogobrojni dokazi iz *Kur'ana* i sunneta (tradicije) za sve one koji ih razmatraju. Nju, isto tako, posvedočuje i nepatvorena priroda na kojoj sumnje, dileme i neutemeljena mišljenja nisu izvršili nikakvu promjenu...” Zatim kaže: „Riječ *Kur'an* je u osnovi infinitiv. Nekada se njome podrazumijeva čitanje. Uzvišeni, na primjer, kaže: [...] i učenje (*Kur'ana*) u zoru, jer učenju u zoru mnogi prisustvuju” (*Kur'an* 17: 78). Poslanik Muhammed kaže: ‘Ukrasite učenje (*Kur'ana*) svojim glasovima.’ Nekada se pak podrazumijeva ono što se uči” (al-Ḥanafī 2015: 148, 161).

kojem je dao svoj odgovor na pitanje *lafṣa* – riječi, i u tom djelu kao da se priklonio onima koji kažu da je samo učenje *Kur’ana* (*tilāwa*) stvoreno. Kao što se Ibn Manda priklonio onima koji kažu da nije stvoreno. Obojica njih spomenuli su govor autoriteta koji upućuje na dio onoga što su njih dvojica htjeli kazati, a ne na potpunu cjelinu. Ono što je htio svaki od njih dvojice da dokaže, našao je predaje koje su vjerodostojno prenesene od prethodnih autoriteta, i sa tim predajama je dokazao svoj stav (Ibn Taymiyya 1995: XVIII/71–72).

Abū Nu‘aym al-İsbahānī autor je mnogih djela. Njegova najpoznatija djela su:

- *Al-Mustahraq ‘alā Ṣaḥīḥal-Imām Muslim;*
- *Ḥilya al-Awliyā wa tabaqāt al-āṣfiyā* (ovo je vjerovatno njegovo najpoznatije djelo i štampano je više puta);
- *Tārīħ Iṣbahān;*
- *Dalā'il al-Nubuwwa;*
- *Ṣifāt al-Nifāq;*
- *‘Ulūm al-Hadīt* (ovo djelo nije štampano).

Abū Nu‘aym al-İsbahānī umro je 1039. godine, odnosno 20. muharem 430. godine po arapskom lunarnom kalendaru, u 94. godini života (Al-Ḏahabī 2006: XIII/159).

Kada su u pitanju učenici imama Al-Ṭabarānīja, spomenućemo imena još nekoliko njih:

- Aḥmad ibn Mūsā ibn Mirdawayh ibn Fawrak al-İsbahānī, Abū Bakr (isto: 77–78);
- Muḥammad ibn Abī al-Ḥusayn ibn al-Ğarūdī, Abū al-Faḍl (isto: XI/329);
- Muḥammad ibn Abī ‘Alī al-Ḥamdānī, Abū Bakr (isto: XIII/143);
- Aḥmad ibn Muḥammad ibn Fazshāh, Abū al-Ḥusayn (isto: 190);
- ‘Abdurrahmān ibn Aḥmad al-Ṣaffār, Abū Sa‘d (isto: 229);
- Muḥammad ibn Abdullāh ibn Aḥmad al-İsbahānī, Abū Bakr (isto: 105);
- ‘Alī ibn Yaḥyā al-İsbahānī, Abū al-Ḥasan (isto: 168);
- Muḥammad ibn ‘Abdullāh ibn Aḥmad al-İsbahānī, Abū Bakr, poznat kao Ibn Riḍā (isto: 253).

*2. 6. Naučna reputacija imama Al-Tabarānīja i  
njegov kredibilitet kod drugih učenjaka, i šta su oni rekli o njemu*

Ibn Abī Ya‘lā al-Ḥanbalī, veliki historičar i biograf, kazao je: „Bio je od imama hadiske nauke i hafiz hadisa. Napisao je poznata djela od kojih su tri *Mu‘džema*: veliki, srednji i mali” (al-Ḥanbalī 1986: II/50).

Jedan od poznatih historičara Al-Sam‘ānī ističe da je Tabarani bio „hafiz hadisa svog vremena, učenjak koji je putovao radi stjecanja znanja, putovao je u Egipat, Hidžaz, Jemen, Arapski poluotok i Irak. Zatekao je veliki broj učitelja i prenosio od poznatih hafiza. Nastanio se u Isfahanu i tu ostao do kraja života. Napisao je poznata djela” (Al-Sam‘ānī 1962: IX/35).

Poznati i glasoviti učenjak hadisa, historičar i enciklopedista Ibn ‘Asākir, pisac poznate enciklopedije *Tārīhu Dimašq*, za njega je kazao: „Jedan je od hafiza hadisa i onih koji su mnogo putovali sa ciljem stjecanja znanja” (Ibn ‘Asākir 1995: XXII/1663).

Veliki islamski autoritet i historičar Ibn al-Ǧawziyya napisao je: „Sulaymān (tj. Al-Tabarānī) bio je hafiz hadisa i čvrsto se čuvaо vjerskih propisa. Odlikovao se jakom memorijom i kvalitetnim djelima koja je napisao” (Ibn al-Ǧawziyya 1992: XIII/103).

Poznati biograf i historičar Ibn Ḥallikān kazao je sljedeće o imamu Al-Tabarānīju: „Bio je hafiz hadisa u svom vremenu, putovao je u potrazi za hadisom iz Šama pa do Iraka, Hidžaza, Jemena pa do prostora Gornje Mesopotamije. Na naučnim putovanjima proveo je trideset i tri godine. Čuo je mnoga hadisa, a broj njegovih učitelja je hiljadu. Napisao je mnoga korisna djela...” (Ibn Ḥallikān 1994: II/407).

Jedan od možda najvećih islamskih historičara i biografa hafiz Al-Ḏahabī opisao je Al-Tabarānīja sljedećim riječima: „Imam, hafiz hadisa, povjerljiv prilikom prenošenja, svjetski i čuveni putnik koji je putovao sa ciljem stjecanja nauke...” (Al-Ḏahabī 2006: XII/201).

Glasoviti historičar Ibn ‘Imād al-Ḥanbalī za njega je kazao: „Bio je hafiz hadisa, velikan, prenosilac svog vremena..., povjerljiv prilikom prenošenja hadisa, odlikovao se velikom i jakom memorijom, veliki poznavalac skrivenih mahana u predajama, poznavalac prenosilaca” (al-Ḥanbalī 1986: IV/310).

Naš veliki alim i poznati pisac Mehmed Handžić o Al-Tabarānīju piše sljedeće:

Abū al-Qāsim Sulaymān bin Aḥmad al-Tabarānī rodio se 874. godine u Akki. Željan hadiske nauke obišao je većinu islamskih krajeva. Osim gore spomenutih *Mudžema* napisao je još veliki broj djela i to gotovo sve o hadisu u koji se bijaše uživio. Umro je 971. god., odnosno 28. dū qa‘deta

360. godine po lunarnom kalendaru u 101. godini svog života<sup>1</sup> (Handžić 1972: 91).

## *2. 7. Pisana djela imama Al-Tabarānīja*

Iz svega navedenog moglo se lahko uočiti da je imam Al-Tabarānī bio plodonosan pisac. Njegov učenik Ibn Manda navodi da je imam Al-Tabarānī iza sebe ostavio stotinu i šest pisanih djela. Na veliku žalost, većina ovih djela se smatra izgubljenim. U svom istraživanju u kojem sam pokušao doći do svih djela imama Al-Tabarānīja uočio sam da su sva njegova djela, koja se smatraju pronađenim, štampana. Sva ostala koja nisu štampana, a koja spominju oni koji su o njemu pisali, smatraju se izgubljenim. Kada su u pitanju ta izgubljena djela, veoma je interesantno njegovo djelo *Al-Sunna*. U redovima koji dolaze samo ču spomenuti nazive njegovih djela, prvo štampanih, ukupno četrnaest, a potom izgubljenih, ukupno petnaest.

### *2. 7. 1. Štampana djela*

- *Al-Mu‘gam al-Kabīr*, štampan u 15 tomova;
- *Al-Mu‘gam al-Awṣaṭ*, štampan više puta u 10 tomova;
- *Al-Mu‘gam al-Šaġīr*, štampan u jednom tomu;
- *Musnad al-Šāmiyyīn*, štampan u četiri toma;
- *Kitāb al-Du‘ā*, štampan u tri toma;
- *Al-Awā’il*, štampan u jednom tomu;
- *Makārim al-Aḥlāq*, štampan u jednom tomu;
- *Al-Aḥādīt al-Tiwāl*, štampan u jednom tomu;
- *Al-Ziyadāt fī kutub al-ğūd wa al-ṣahā’i*, štampan u jednom tomu;
- *Turuq ḥadīt man kaḍab ‘alayy muta‘ammidan*, štampan u jednom tomu;
- *Faḍl ‘aśr dī al-hiġğa*, štampan u jednom tomu;
- *Ǧuz’ faḍl al-ramy wa ta‘līmih*, štampan u jednom tomu;
- *Ǧuz’ ḥadīt al-dābb*, štampan u jednom tomu;
- *Ǧuz’ man ismuh atā min ruwāt al-ḥadīt*, štampan u jednom tomu.

<sup>1</sup> Primjećujemo da istoričari nisu saglasni u kojoj godini života je Al-Tabarani umro.

## 2. 7. 2. Izgubljena djela

- *Tafsīr al-Kabīr*<sup>1</sup>;
- *Dalā'il al-Nubuwwa*;
- *Kitāb al-sunna*<sup>2</sup>;
- *Faḍā'ilu 'Alī*;
- *Bayān kufr man qala bi halq al-Qur'ān*;
- *Al-Radd 'alā al-Mu'tazila*;
- *Al-Radd 'alā al-ğahmiyya*;
- *Kitāb al-ṣalāh 'alā al-Nabiyy*;
- *Kitāb al-Manāsik*;
- *Al-Qirā'a half al-imām*;
- *Faḍā'il al-ilm*;
- *Maqtal al-Ḥusayn*;
- *Aḥādīt al-nahy'an al-nahw*;
- *Faḍl al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*;
- *Kitāb ḡāmi' ṣifāt al-nabiyy*.

## 3. Zaključak

Imam Al-Ṭabarānī smatra se jednim od najvećih hadiskih autoriteta u historiji. Ono što posebno plijeni u njegovoj biografiji jesu naučna putovanja na kojima je proveo dosta godina. Po mišljenju jednog broja historičara, na naučnim putovanjima proveo je šesnaest godina, a po mišljenju drugih trideset i tri godine. Pored spomenutih putovanja, imam Al-Ṭabarānī bio je plodonosan pisac, koji je po nekim mišljenjima iz sebe ostavio stotinu i šest

1 Izdavačka kuća „Dār al-kitāb al-taqāfi” u Jordanu 2008. godine štampala je knjigu *Al-Tafsīr al-kabīr*, za koju su rekli da je djelo imama Al-Ṭabarānīja. Međutim, veliki broj istraživača rekao je da je riječ o grešci i da se u stvari radi o tefsiru Al-Ğaznawija, koji je pogrešno pripisan Al-Ṭabarāniju. Rad na ovu temu objavljen je u časopisu ‘Ālam al-maḥṭūṭāt wa al-nawādir (Abdul-Madžid 1997: 98, 107).

2 Ovo je možda i najpoznatije izgubljeno djelo imama Al-Ṭabarānīja. Veliki broj islamskih velikana u svojim djelima navodio je citate iz ovog djela. Među njima su Ibn Taymiyya, Ibn al-Qayyim, Ibn Kaṭīr, Al-Ḏahabī, Ibn Ḥaḡar, al-Mizzī i drugi. Ove predaje sam pokušao da sakupim u zasebnom radu u kojem sam preciznije govorio o pisanim djelima imama Al-Ṭabarānīja, a rad još nije objavljen.

napisanih djela. Njegova tri poznata mu’ğama: *Al-Mu’ğam al-Kabīr*, *Al-Mu’ğam al-Awṣaṭ* i *Al-Mu’ğam al-Ṣaḡīr* smatraju se velikim hadiskim enciklopedijama. Pored ova tri djela, imam Al-Ṭabarānī napisao je i druga djela, s tim što su neka od njih izgubljena i dosad nisu pronađena. Od svih izgubljenih djela možda je od najvećeg značaja njegovo djelo *Al-Sunna*. To navodim zato što je veliki broj islamskih velikana, kao što su Ibn Taymiyya, Ibn al-Qayyim, Ibn Kaṭīr, al-Ḏahabī, Ibn Ḥaḍar, al-Mizzī i drugi, u svojim djelima navodio citate iz ovog Al-Ṭabarānījevog djela. Nadam se da sam u ovom skromnom radu uspio da naše čitateljstvo bolje upoznam sa životom i djelom ovog velikog islamskog učenjaka. Također se nadam da će naučnici i istraživači na polju islamske rukopisne baštine uspjeti da pronađu još neka od njegovih izgubljenih djela.

Primaljeno: 15. avgusta 2020.

Prihvaćeno: 27. oktobra 2020.

## Literatura

- Handžić, Mehmed (1972), *Uvod u tefsirsku i hadisku nauku*, Sarajevo, Gazi Husein-begova medresa.
- Indžić, Salih (2006), „Putovanja u potrazi za hadisom”, u: Smajić, Aid (prir.), *Terminologija hadisa*, Sarajevo, Fakultet islamskih nauka.
- Abdul-Madžid, Ibrahim (1997), „Tafsir at-Tabarani am Tafsir al-Gaznawi”, *‘Ālam al-maḥṭūtāt wa al-nawādir* 2 (1): 98–107.
- Al-Iṣbahānī, Abū Nu‘aym (1990), *Tārīḥ Iṣbahān*, Bejrut, Dār al-kutub al-‘ilmīya.
- Al-Sam‘ānī (1962), *Al-Ansāb*, Hajderabad, Dā’ira al-Ma‘arif al-‘Utmāniyya.
- Al-Ḏahabī (2006), *Siyar al-a‘lām al-Nubalā*, Kairo, Dār al-Ḥadīṭ.
- Al-Ḥanbalī, Ibn Abī Ya‘lā (b. d.), *Tabaqāt al-Ḥanābilā*, Bejrut, Dār al-Ma‘rifā.
- Ibn Manda (b. d.), *Ǧuz’ fīhi ḏikr tarğama al-Ṭabarānī*, Kairo, Maktaba ibn Taymiyya.
- Al-Ṭabarānī (1985), *Al-Mu’ğam al-Ṣaḡīr*, NN, Dār‘ Ammān.
- Ibn ‘Imād al-Ḥanbalī, (1986), *Šāğara al-ḏahab fī aḥbārī man ḏahab*, Damask, Dār ibn Kaṭīr.
- Ibn Ḥallikān (1994), *Wafayāt al-A ‘yān*, Bejrut, Dār ṣādir.
- al-Ḥanafī, Ibn Abū al-‘Izz (2015), *Vjerska učenja islama*, Sarajevo, el-Kalem.
- Ḩātīb Baġdādī (2002), *Tārīḥ Baġdād*, Bejrut, Dār al-ġarb al-islāmī.
- Ibn Taymiyya (1995), *Mağmū‘a al-fatāwā*, Medina, Mağma‘ Malik Fahd li ṭibā‘a al-Muṣḥaf al-ṣarīf.
- Ibn al-Ǧawziyya, (1992), *Al-Muntaẓam fī Tārīḥ al-umam we al-mulūk*, Bejrut, Dār al-kutub al-‘ilmīya, Bejrut.

# The Life and Work of Imam Sulaymān ibn Aḥmad al-Ṭabarānī with Specific Reference to his Scientific Travels: a Supplement to the Biography

Dževad Gološ

*Ez-Zitouna University, Tunis, Tunisia*

Imam Al-Ṭabarānī, Sulaymān ibn Aḥmad ibn Ayyūb ibn Muṭayyir, is one of the greatest hadith authorities in the Islamic history, and one of the most prolific writers in the field of hadith. His most famous works are three hadith encyclopedias better known as *Mu'ǧam*: *Al-Mu'ǧam al-Kabīr*, *Al-Mu'ǧam al-Awṣaṭ*, and *Al-Mu'ǧam al-Ṣaḡīr*.

Apart from these three well-known works, he wrote many other works, some of which were printed, and a number of which are considered lost. Among the most famous lost works of Imam Al-barabarānī is *Al-Sunnah*. The importance of this lost work is reflected in the fact that great Islamic authorities such as Al-Ḏahabīja, Ibn al-Kaṭīr, Ibn Taymiyya, Ibn al-Qayyim, Al-Mizzī, Al-Suyuṭī and others cited quotations from the said lost work in their own works. Imam Al-Ṭabarānī lived a hundred years and his life was filled with scientific journeys, and we will rarely find that any Islamic authority had as many scientific journeys as Imam Al-Ṭabarānī did.

In this paper, I tried to pay special attention to these scientific journeys and to offer their chronological overview. While doing so, I mostly relied on his work *Al-Mu'ǧam al-Ṣaḡīr*, in which Imam Al-Ṭabarānī mentioned the place and date where he heard a hadith when narrating it. Then I tried to list all the works of Imam Al-Ṭabarānī, whether they were printed or lost. I also mentioned the narrations of the greatest Islamic scholars and historians about Imam Al-Ṭabarānī and his virtues, as well as some of his most prominent teachers and disciples.

**Keywords:** *Imam Al-Ṭabarānī, hadith, Isfahan, Al-Mu'ǧam al-Kabīr, Al-Mu'ǧam al-Awṣaṭ, Al-Mu'ǧam al-Ṣaḡīr, scientific travels*